



# education

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**MOPHATO 12**

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)**

**PAMPIRI YA BOBEDI (P2)**

**NGWANATSELE 2008**

**MADUO: 80**

**NAKO: 2 diura**

**Pampiri e, e na le ditsebe di le 5.**

**DITAELO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka dikarolo di le THARO e leng A, B le C.  
KAROLO YA A: Tihamo. (40)  
KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)  
KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/tshedimosetso/pono/gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)
2. Baithuti ba tshwanetse go araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Karolo nngwe le nngwe e simololwe mo tsebeng e ntšhwa mme kwa bokhutlong jwa karabo moithuti a thalele.
4. Tlogela mola mo magareng a dikarolo tsa gago.
5. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.
6. Tlhokomela mopeleto le popego ya dipolelo.
7. Baithuti ba tla abelwa maduo a go dira lenaneo la thulaganyo, go tsereganya le go buisa tiro ya bona pele ba araba dipotso.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 200 – 250 ka ga NNGWE fela ya ditlhogo tse di latelang kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo se se maleba.

1.1 Bosula jo bo tlisiwang ke diritibatsi. [40]

**KGOTSA**

1.2 Barutabana ke batho ba ba botlhokwa mo matshelong a rona. [40]

**KGOTSA**


1.3 Bosimane ga se bogole. [40]

**KGOTSA**

1.4 Botlhokwa jwa mmê mo lelapeng. [40]

**KGOTSA**

1.5 Sekaseka setshwantsho se se fa tlase se, ka ga kgotlelego ya metsi, mme o anele ka botlalo. [40]



[A re šogeng Thari: MMM Moemi le ba bangwe]

[40]

**KGOTSA**

1.6 Fa ba ka ntlhopha go nna Tonakgolo ya Thuto ... [40]


**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 40**



**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong ya B, karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80 – 100.

- 2.1 Leba setshwantsho se se latelang, mme morago o kwalele ratoropo **lekwalo** le mo go lona o ngongoregang ka mathata a a tlhagelelang mo go sona.



[A re šogeng Thari: MMM Moemi le ba bangwe]

[20]

**KGOTSA**

- 2.2 O ne o emetse sekolo sa lona kwa kopanong ya boditšhabatšhaba ya bolwetse jwa lebolelamading. Kwalela mogokgo **pegelo** ka ga se se diragetseng koo.

[20]

**KGOTSA**

- 2.3 Kwalela tsala ya gago **lekwalo** le mo go lona o mo gomotsang jaaka fa a tlhokafaletswe ke mmaagwe.

[20]

**KGOTSA**

- 2.4 Kwala **puisano** magareng ga mogolo le mošwa mabapi le ditshwanelo tsa bona.

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 20**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**

**POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong ya C. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 60 – 80.

- 3.1 Sekolo sa lona se go rometse kwa moseja (Amerika) gore o ye go oketsa kitso ya gago ya dikhomphutara. Romela morutabana wa gago **posekarata** e mo go yona o mmolelelang ka moo dithuto di yang ka teng. [20]

**KGOTSA**

- 3.2 Kwala **ditaelo** tse di tsibosang batho ka ga tiriso ya motlakase jaaka di kaetswe ke ba setlamo sa Eskom, o lebile dintlha tse di tshwanang le:
- Tshomarelo ya motlakase.
  - Kotsi e e ka tliwang ke motlakase le dintlha tse dingwe. [20]

**KGOTSA**

- 3.3 O ne o tlhagetswe ke kotsi ya sejanaga, mme jaanong o fodile. Thala **karata ya tebogo** mme o e romelele ngaka e e neng e go tlhokometse mo nakong ya bolwetse. [20]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20**

**PALOGOTLHE : 80**